

t15_group_6 (TMZxkHAFjSwQpCF- BUHFTS1YmPSnKAWcyzmV)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k15_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (m1_group_2 X1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k15_group_2 X0 X1) (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \quad (2)$$

Theorem 1

$$\forall X0. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. \forall X2. ((v1_group_3 X2 X0) \wedge (m1_group_2 X2 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k15_group_2 X0 X2) \Rightarrow (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))$$